

Na osnovu člana 43 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. List CG – opštinski propisi“, broj 46/18), a u vezi sa članom 143 stav 2 i člana 144 Poslovnika Skupštine Opštine Pljevlja („Sl. List CG – opštinski propisi“, broj 13/15 i 03/19), razmatrajući i prihvatajući Informaciju o učešću Opštine Pljevlja u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom balkanu 2 (ReLOad 2) Skupština opštine Pljevlja, na sjednici održanoj dana 03.12.2021. godine donijela je sledeće:

### **ZAKLJUČKE**

1. Na iznos od 170.000 EUR koji će biti obezbijeđen iz projekta ReLOaD2 za grantove NVO, potrebno je planirati budžetska sredstva za 2022. i 2023. godinu koja se odnose na kofinansiranje u ukupnom iznosu od 34.000 € ( 17.000,00 € po budžetskoj godini). Opština Pljevlja se obavezuje da će obezbijediti 16.000,00 € ( po 8.000,00 € u 2022. i 2023. godini) kao dio svog su-finansiranja po učešću u programu.
2. Zadužuje se predsjednik opštine da u pripremi Budžeta za 2022. i 2023. godinu planira, osim redovnih sredstava za projekte nevladinih organizacija i sredstva u iznosu od po 8.000,00 € za realizaciju projekta u okviru posebne budžetske stavke, kao i da zaključi Sporazum sa UNDP i prenese sredstva kofinansiranja istog UNDPu, planirana budžetom za ovu namjenu.
3. Usvajanje izmjene Odluke o kriterijumima i načinu finansiranja nevladinih organizacija.
4. Opština Pljevlja se obavezuje da će zajedno sa ostalim JLS, članicama klastera, u sklopu svojih redovnih praksi, objaviti minimum po jedan transparentni javni konkurs za prijavu projekata nevladinih organizacija u 2022. i 2023. godini u skladu sa izmijenjenom Odlukom o kriterijumima i načinu finansiranja nevladinih organizacija.
5. Prihvatanje ove Informacije i iskazivanje spremnosti za učešće u ReLOaD2 programu kroz izdvajanje dijela sredstava za kofinansiranje programskih aktivnosti, ne isključuje obavezu Opštine Pljevlja da vrši redovno finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u skladu sa opštinskim aktima.

### **SKUPŠTINA OPŠTINE PLJEVLJA**

Broj:22-016/21-419/1  
Pljevlja, 06.12.2021. godine

**PREDSJEDNIK,**  
Dragiša Sokić,s.r.